

Кэрэ эйгэтигэр

Татьяна Захарова Ырыалара

Татьяна Егоровна Захарова 1973 с. Дьокуускайдаагы педагогической училище музыкальной отделениетын бүтэригэ, салгыы Саха государственной университетыгар үөрэммитэ.

Мугудайга олорор үс оболоох ийэ, эбэ уонча ырыаны айда. 1987 с. «Коллектив» оҕо ансамблын тэрийбитэ. Бу коллектив 1992 с. народной ансамбль аатын ылбыта.

Бүгүн Татьяна Егоровна ырыаларыттан бэчээттиибит.



КҮӨРЭГЭЙ

Күшүк Уурастыыран тыллара

Күндү көр ырыалаах
чыычаардым
ардал күөх хонууну
арсыан дьырылаан
көстөр күөх халлаанга
көрөйдэр-күөрөйдөн,
оҕустуур бэйэга
урулаан табыста.

Дабыдал кынатан
Даллата-даллата
Биир сиргэ өр соҕус
Битийэ сырытта.
Күөмэйдээх үтүөтө
Күөрэгэй барахсан
Күндүрэр халлаанга
Көр ырыа түһүрдэ.

Күөмэйдээх үтүөтө
Күөрөгэй барахсан
Күөгэйэр оҕо саас
Күндүтүн өйдөтөн,
Саргылаах ырыанан
Сайыны уруйдаан,
Сайаҕас сааскы күн
Санааны саймаарта.

Үөрүүлээхтик

Күндү көр ырыалаах күө-рэгэй
чыы-чаа-рым кыр-дал күөх хо-нуу-ну
Кыр-сы-нан Дьы-ры-паан көс-төр күөх
хал-лаан-на күө-рэй-дэр күө-рэй-эн
Дьо-бус-туур бэ-йэ-тэ дьу-ру-лаан Та-быста

Ы М Ы Ы Л А Р

Михаил Тимофеев тыллара

Чэпчэкистик

Ы-мыы-лар, ы-мыы-лар түөс-тэ-рэ
Кы-һыл-лар тма-лар-та кыс-тыыл-лар
Тым-һыыт-тан куол-пат-тар чуул-чаап,
чуул-чаап күө-дьаа, күө-дьаа
ыл-һыыл-лар, ыл-һыыл-лар ыл-һыыл-лар.

Эбэрдэлиибит!

Ытыктабыллаах Чурапчы орто оскуолатын интэр-
үөрэтөр үлэс ветераннары! Элигини Бүтүн Россия-
тыаа Учуутал күнүнүн итинник истигин эбэрдэ-
лиибит! Баарабыт тус олоххуттар дохторго туну-
туйгун доруобуйаны. Бар-дьон махтааны ылан
олоххут улаатын, соргугут улаатын!

**Чурапчы орто оскуолатын иккис сүһүбүн
коллектива.**

х х х

Биргэ үлэнир табаарыспыт, салайааччыбыт
НИКОФОРОВ Михаил Аркадьевич, Россия норуотун
үөрөбүрүнүн туйгунун аатын ылбыт үөрүүдөөх күн-
күнүн итинник истигин эбэрдэлиибит. Баарабыт
ыстаал курдук доруобуйаны, куураһынээх үлэсэр
сагатын сага ситиһилэри, доду соргуу.

РУНО коллектива.

х х х

Убаастабыллаах учууталыбын, кылаасыт сала-
йааччытыт Матрена Егорова МЕСТНИКОВАНЫ
Россия учууталларын күнүнүнүн истигин эбэрдэ-
лиибит. Баарабыт эдэр калуоһун интэр-үөрэтэр
сырдалаах, түбүтүтэх үлэсэр ситиһилэри, Сахабыт
сирин алмаанын курдук кытаанах доруобуйаны.
Малдын истиг, айбас сыйлааны, эбэрдүн уфараабат
толунун, оруттун бийиги ололорбутугар холобуру-
нун буоллун!

**Чурапчы орто оскуолатын VIII «в» кылаанын
үөрэнээччилэрэ уонна төрөһүгүтэрэ.**

х х х

Күндү ололорбутун Агафья Ильинична уонна
Нюргустан Афанасьевич НИКИТИННЭРИ Учуутал
күнүнүн эбэрдэлиибит, баарабыт үлэлэригэр сити-
һилэри, тус олохторугар доду соргуу, сизимит
Александр Россия Армиятын кэһэтигэр шестэ-
тик сулуусалааһ кэлбитинин эбэрдэлиибит, инни-
тин дьонун үөрдэ эрэ сылдырытар баарабыт.

**Бэрдэһэ: эхтэн бары Дьячковскийдар, Пав-
ловтар, Кайсиновтар, Артахиновтар, Степановтар,
Дьокуускайтан Максимовтар, Васильевтар, Хага-
тан Савиннар, Седалищевтар.**

х х х

Күндү көргөнүм, арабыт, эһэбит, күтүөлүт, уба-
йыт, таайыт райпо кырдыас тракториһа, үлэ ве-
терана МАКАРОВ Петр Михайлович, 60 сааскын
туолбунтунан истигин эбэрдэлиибит. Баарабыт
чэһиэн-чэбди доруобуйаны. Оссо да биннигин кыт-
та өр сылларга күлү-үөрэ, сүбэлэн сырыт.

**Көргөнүм, кыргыттарыт, күтүөтүн, сизинири,
балтыт, кини ололоро, Елена Дмитриевна, Мыр-
латтан Моастыревтар, Сибирковтар.**

х х х

Күндү көргөнүм, арабыт, эһэм үлэ ветерана, хогу
көһөрүү кыттыылаада МОНАСТЫРЕВ Григорий
Иванович, 60 сааскын туолар үөрүүдөөх күнүгүнүн
истигин эбэрдэлиибит. Кырдыары, ылдыары, би-
диммэнэ малдын доруобай үөр-үөтө сылдыаргар,
сүбэ-ама, тирэх буолан этингэ долооххук ололор-
гор ис сүрөхтэн баарабыт.

**Көргөнүм Яна, ололорун Лена, Сардаана, күтүө-
түн Вая, сизини.**

х х х

Күндү быраатым, убайыт, истиг аймахтыт Уһун
Күөлгэ ололор үлэ ветерана, хогу көһөрүү кытты-
лаада МОНАСТЫРЕВ Григорий Иванович, 60 саас-
кын туолар үөрүүдөөх күнүгүнүн истигин эбэрдэ-
лиибит! Баарабыт чэһиэн-чэбди доруобуйаны,
үөрүү, доло аргыстаах ололорун, сизинириг, аймах-
билэ дьонун үөрүүдүнүн үлэстэ сүбэ-ама буолан
уһундук долооххук ололоргор.

**Дьокуускайтан убайыт Эдуард, Октябринна,
Геннадий, Оксана, Гула, Тимур, Лена, Андрейна,
Муоматтан Слеповтар, Софроновтар, Махачка-
латтан Моастыревтар, Чыаппараттан Чурапчы-
тан Ирина, Желя, Анастасия, Саша, Неронитри-
тан Слеповтар, Дьокуускайтан Макаровтар,
Уһун Күөлгөн Кузьминнар, Моастыревтар, Иван,
Софрон Михайловтар, Мария, кинилэр ололоро,
Арымлаахтан Захаровтар, Туйоэттэн Моастырев-
тар, Беллевтар, Чурапчытан Иван, Дария, Оли,
Наташа, Мугудайтан Тая, Вика.**

Редактор а. т. С. Р. ДАНИЛОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла
Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—
21-332, отделы—21-265, общия—21-505.

(Бүтүүтэ, Иини 3
стр. көр).

тэн саралаан республика
курухтанилэри билээн
наахтык ытарга, чем-
пионаттары уруккудуу
системанан ытарган тут-
тунап, Россия күнүгэр
сөп түбүһүнүнүн тар-
һэргэ, Россия дуобанна
федерациятын кытта ык-
са сибээһи тутуһарга,
республика сүүмэрдэммит
хамаандатыгар киирэр
оолоро суруу предмет-
тэргэ эрэ үөрэтэргэ, оон-
дьярыстаналларыгар би-
рэмэни бизарга атар.

Аан дойдуну түһүлгэти-
гэр бастаабыт оолорбут
төрдүс кылаастан саба-
лаан утумнаахтык ды-
рыктанан чарыхай ыла-
йыны ситистилэр. Ха-
малда лидерэ Гали Ко-
лесов 13 саастааһар дуо-
банна спорт маастара
буолбута. Ити саахымак-
ка аан дойдуну чемпиона
Гарри Каспаров сайды-
тын тэһимигэр тэгинээр.
Гали Россия икки төгүл-
лээх урукку ССРС уон-
на билигин ИТ-рин
чемпионара. Кини 8
саастааһар Украина при-

Дуобат—саха төрүт оонньуута

эра, спорт маастара Ан-
дрей Фидлин сеанса ыла-
йан улаханник соһутан
турардаах. Талааннаах
оолорбут оскуолаһа бу-
тэрэн иди ылаһарын са-
бана кинэр хайһарбат,
савсыһа көһиһэрбит хэ-
һик доһаны сир-майгы
шһигэр баһпат. Холобур,
спорт маастара Иван То-
кусаров арууһа ыттар-
ыһа суох буолан биран-
нар, тылларыгар турба-
тахтара. Оон иини сы-
лаан таах сүтэриһа Аны
үөрөһхэ кыһан ылыһы-
бата. Төһөлөөх «сиэрэй»
билиһлээх оолор киир-
биттэрэ буолуой! Арай
Иван Токусаровка мээс-
тэ көстүбөтө сүрдээх.
Угүөлөөх тренер бэйэтин
инки уола спорт маастар-
дара, республика чем-
пионара бийыл үрдүк
үөрөхтөн көрө маттылар.
Республика сүүмэрдэм-
мит хамаандатыгар киир-
сэр уһулдучу талааннаах

оолор пединститут физ-
культурнай өддөлөһөтү-
гар экзамена суох ылыһы-
лар баһаһыһыһаларын
кыһэрнээхэ наада. Ама,
аан дойдуну уонна Россия
чемпионнарыттан эрдөрүн
күннээһи сүүмэрдээһэ
сөбүй?

Николай Николаевич
уонна Мария Никитична
аны республикага сүүс
характаах дуобаты сайы-
наран үөрэнээччилэрин
аан дойдуну түһүлгэти-
гэр талаарар ыра санаалаах
улаһи сылдыһаллар. Оон
саха төрүт оонньуутун—
дуобаты таба сыналлаан
талааннаах оолорбутун
үөрэттэргэ хайһыһаһын.
Ол саха омуһ аан дойдуну
төрүт бийһыһыһан
доһун аата билиһиттэр
олугу уурсарыгар олох
даһаны саарбадалааһы-
һын.

**Дмитрий ЭВЕРСТОВ,
Саха Республикатын
спордун маастара.**

АТЫЛЫБЫТ, АТАСТААБЫТ

Чурапчы салиһыһы-
гэр Ермолаев уул, 16-гэр
турар 7X7 м дыһа тарам
көһдөһ, ампаар, булуун,
хотон 5 мөл. солк. аты-
лаһаллар эбэтэр САЗ,
ГАЗ-53 самосвалга дуу,
Т-40-га (от охсор, му-
һыһар, булуун) дуу атаста-
һаллар.


Чурапчы салиһыһы-
гэр Мурун Тыһыһыһа
баар уһаһыһалаах, бу-
луустаах сарыһаһа 8х8
дыһыт тэрэһталарга, ча-
һыһанай доһто атыһыһы-
һын эбэтэр бир сыһа
болдоһтоһон 1 тонна оһко
эбэтэр харчыта куортан-
ыһыһын. Тел. 27-520
уонна Чурапчыга 21-581
(сарсыһарда, күһэ).

1992 с. ыһыһыһыт, 11
тыһ км сүүрбүт «Моск-
вич-412» автомаһыһаны
атыһыһыһын эбэтэр ГАЗ
53 автомаһыһага, МТЗ-82
тракторга атастаһаһын
(1990 жыл көһниттэн оһо-
буллубуһа). Тел. 21-156.

Тайах ферматыгар

Костромской уобаласка
баар Сумароховской ойуур
комплекса сир аһын нөс-
түбөт хаһаһыһыһаһан
буолар. Манна тайаһы
дыһыһтар эксперимент эл-
бэх сыт устата ыһыһыһы-
һын. Иһэ тайаһтар төрө-
һөй төрүөһү бэрлэлэр
итиннэ олоһтоох саван-
риһы эһтээх үгүтүнн хаа-
чыһаллар. Ферментэ ма-
рыһыһар белок веществ-
ован — люцидыһан —
саһы тайах үгүтэ куртах
оһовос ыһыһыһарын эһ-
тиһгэ улахан көдүүс-
тээх.

Тыһа сылдыһар тайах-
тар ыһаһыһар бэйэлэрэ
көһлөллөр. Сайһыны быһа
ыһаһыһа, лактациялар а-
һар хас бирдһиллэрэ 500-
түү литр үгүтэ бэрлэлэр.
Кини айбас сыһыһан
уонна кыһаһыһыһын би-
лиһити ди буоллаллар,
тыһа кыһыһары буолалла-
ра отор. Кини иһиһигэр
сылдыһыһыһа бастаһы
эрэ көдүүсүһэрэ буоллара



дун. Саһа төрөһөтүт тайах
оолоро дыһыһы аһаларын
курдунтар. Выһыһ саһа 11
ийэ тайах 19 оһону тө-
рөттө.

Спөһөһкэ: тайах иһтээ-
чи эдэр спецнаһист Ольга
Волнова Волгоградская
уобаласка төрөһүтэ үес-
көһбитэ, фермаһа баһа өр-
түнн көһбитэ.

**С. КАЛИНИН фотота,
(РИТА—ССТА).**

ҮЛЭНЭН ХААЧЧЫНЫ КИННЭ ҮҢҮҮҮ

—лесопуһа кылаабы-
най бухгалтер, пөһөһик,
мас көрдээччилэр наада-
лар.

—Чурапчытаһы мун-
ципальнай автоһранспор-
тай предарияһыһа саһа
автобуһка «Д» категори-
лаах шоһер.

**Үлэһэн хааһыһы
киһнэ.**

Кытаанах орто оскуо-
латынан 1988 сыллааһа
Степанов Николай Нико-
лаевич аһыһар бэрлэ-
һит В 328059 №-дээх ат-
тестат сүһүтүнүн дыһа
суоһунан аһыһаллар.

Сүһүттэриннэн дыһа
суоһунан аһыһаллар.

—Майаһас орто оскуо-
латынан Петров Гаврил
Иванович аһыһар 1987
сыллааһа бэрлэһит
А56-4950 №-дээх аттестат.

—Майаһас орто оскуо-
латынан 1984 жыл от-
ыйын 27 күнүгэр Петров
Николай Иванович аһы-
һар бэрлэһит А56-4772
№-дээх аттестат.

Рынок презентацията

«Саһа олоһ» табаары-
һы баһыһанай хаһаһы-
һыһалар уонна ча-
һыһанай дьон ас-уол, та-
баар аһыһыһар рыноктай
презентацията (аһыһыһа-
һы) сарыһа, бөһөһыһыһа-
һа, сарсыһарда 10 маһтан
Чурапчы салиһыһыһыһар
урукку кунһарыһа дыһы-
һар буолар.

Баһыһанай хаһаһыһы-
һалары, коммерческой
маһаһыһыһары, таһыһанай
дьону көһөн аһыһыһар
мөһтөһүн ыһарга табла-

ры тыһаны кытта дуоһа-
һар түһэрэһиттэр ыһы-
һыһыт.

Эти, аһыһыһы, онтон да
аһыһы аһы-уолу аһыһаһа-
һыһар ветстанцияһтан,
саванһаһаһар оройуонна-
һа кинһиттэн ыһараһаһа-
һаһа буолаллара буһу-
һуһаһа.

Табаарыһыһа телөһона
21-682.

«Саһа олоһ» табла-
рыһыһа администра-
цията.

Эргин үлэһин вете-
роһа
ЗУБЕНКО
Михаил Тимофеевич
уһун ыһараһан ыһыһы-
һын өлбүтүнн бөһөһүгэр
Бөһөһиһа Тамара
Дмитриевна райпөт-
рөһөһоһа бырабыһы-
һыһа, профһома дһриг
кутурһаннаһын тһэ-
дэһлэр.

Сэриһн өгдөөһөтө
ГУРЬЕВА
Ефросинья Яковлевна
ыһыһыһын өлбүтүнн өһө-
һөһүгэр, аһаһтарыһар
райпөтрөһөһоһа бырабы-
һыһыһа, профһома
дһриг кутурһаннаһын
тһэрдэһлэр.

Тавталлаах өһөһүт,
эһыһыһит
ФЕОФАНОВА
Изамера Егоровна
эһиһкэ ыһыһан эдэр
саһыһар өлбүтүн дһ-
риһыһи курутуһан ту-
һан бары дьонутар, аһ-
маһтарыһар иһтиһи-
рөһит
**Иһөгэ, араһа, бы-
раһа, кийһыһа.**

Куһуһуһа үлэһин ве-
терана, инбөһит
ЧИГИНАРОВА
Мария Павловна
ыһараһаннаһы ыһыһыһын
өһөһүтүн, курутуһан ту-
һар, иһтиһиһарөһит.
**Эһыһыһа, ололоро,
аһаһтарыһа.**

Учредители (соучредители) газеты «Саһа олоһ» — Редакция,
Администрация района, Районный Совет народных депутатов.
Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Индекс газеты: 54907. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3339.

Зарегистрирована Саха
(Якутской) региональной
инспекцией по защите
свободы печати и массо-
вой информации.